

Amar Imamović

Praksa otvaranja Hafizova Divana

UDK 398.1 (55)
398.1 (497.6)

Sukob prisutan u svim vremenima i područjima svijeta koji se odvija između onih koji od vjere nemaju ništa osim njene ljuštute i spoljašnosti i onih koji vjeru žive duboko u svom srcu i čije cijelo biće obuzima ljubav ka Apsolutnoj Ljepoti nije zaobišao ni Hafiza Širazija. Budući da je jezik siromašan da iskaže ta stanja i ljubav prema Apsolutu, čija isijavanja nadolaze u valovima i prijete da uslijed svoje jačine sruše sve pred sobom,¹ onaj koji sve to doživljava da bi iskazao svoje stanje i spoznaju koju stječe biva prinuđen koristiti se metaforama, alegorijama i simbolima, što su opet samo tek naznake one Uzvišene Istine.

Ovaj sukob ne samo da nije zaobišao Hafiza Širazija već u njegovom slučaju poprima posebnu dimenziju iz jasnog razloga što on svojim jakim i slojevitim jezičkim izražajem sebe dovodi u sami epicentar ovog sukoba. O svemu tome dosta je govorenio i pisano i još uvijek traje ta rasprava.

Nije nam namjera da se time bavimo detaljnije jer u ovom broju časopisa *Živa baština* o tome je rečeno priličito dosta. Zapravo, u ovom kratkom radu želimo samo podsjetiti na praksu koja počinje s događajem što je na neobičan način zapečatio ovozemaljski život Hafiza Širazija, a s čime je njegov *Divan* otpočeo svoj vječni život. Prema djelu Edwarda Granvillea Brownea *Tārīkh-e adabījāt-e Irān* (*Historija perzijske književnosti*) prilikom ukopa Hafiza Širazija dogodila se sljedeća stvar. Na dan kada je umro Hafiz Širazi i kada je njegova dženaza krenula ka gradskom mezaristanu, na poziv muftije grada na putu se ispriječila skupina ljudi da spriječi ukop Hafiza Širazija u muslimansko groblje s ostalima. Tu je došlo do sukoba između poklonika Hafiza Širazija i onih koji su ga zbog njegove poezije optužili da nije imao vjeru, da je ispijao vino i bio griješnik i da kao takav ne može biti ukopan s ostalim muslimanima. Neko se u toj zbrici i galami sjetio da upitaju samog Hafiza za pomoć, odnosno da otvore njegov *Divan*. *Divan* su dali jednom dječaku da ga otvorí i kao odgovor dodoše sljedeći stihovi:

عَبْرَ زَمَانٍ مَكِنْ اَيْ زَاهِدٌ بِكَيْزِهِ سَرْشَتٌ
كَمْ كَنَاهُ دَرْكَ انْ بِرْ تُو نُخْواهْنَهْ نُوشْتٌ
مَنْ اَكْرَبَكِيمْ وَكَرْبَدْ تُوبَرْ خُودَرَا باشْ
بَمْ كَسْ طَالِبٌ يَارْنَهْ چَهْ شِيلَرْ وَچَهْ مَسْتٌ

*Pobožnjače, puritanče, ne iznosi rinda mahane,
Jer gr'jeh tuđi tvog deftera baš ne može da dop'ane.
Šta te brigas jesam li loš, il' sam duše dobričine,
Vodi brigu tek o sebi; ko šta sije, to i žanje!
Svako svoju ljubav traži, glave tr'jezne il' pijane;
u džamiju i u crkvu podjednako aška stane. (Gazel 77)*

¹ "I kad Nam Musa dode u određeno vrijeme, i kada mu Gospodar njegov progovori, on reče: 'Gospodaru moj, ukaži mi se da Te vidim!' – 'Ne možeš Me vidjeti' – reče – 'ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš Me!' I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri, On ga sa zemljom sravní, a Musa se onesviješćen strovali." (*El-A'rāf*, 143)

"Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi video kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili." (*El-Haṣr*, 21)

Nakon ovih stihova svi su ostali zatečeni i dozvoliše da se završi njegov ukop. Od tog vremena *Divan* Hafiza Širazija dobio je ime *Lisanul-gejb* (Jezik skrivenog).²

Prema drugoj verziji, koja je mnogo poznatija i više raširena, prilikom otvaranja *Divana* pojavili su se sljedeći stihovi:

قدم دینی مدار از جانازه حافظ
که اگرچه غرق کناد است می رود بهشت

*Na dženazu Hafizovu ti otidi, ja te molim;
Iako do grla u gr'jehu bješe, al' sad su pred njim rajske dvori.* (Gazel 78)

Ovi stihovi smirili su uzburkanu masu, te dopustiše da se Hafiz ukopan na predivno mjesto puno cvijeća, gdje je i sam za života volio dolaziti. To mjesto danas se zove Hafezije, a za njegova vremena bilo je poznato kao Khak-e musalla.

Otvaranje Hafizova *Divana* u kulturi Bošnjaka

Zanimljivo je da je i među Bošnjacima postojala praksa otvaranja³ *Divana Hafiza Širazija*, što svjedoči o duhovnoj snazi bosanskog čovjeka da učestvuje u svjetskim duhovnim tokovima.

U pogовору за "Zbornik radova: Dani mevluda i zikra 2010, 19.04-08.05.2010" Sead Halilagić, predstavljajući impozantan naučni rad i ljudsku dimenziju prof. Muhameda Hadžijahića, naveo je veoma zanimljiv događaj u vezi s ocem prof. Hadžijahića h. hfz. Džemaluddinom. Događaj prenosimo u cjelini iz spomenutog Zbornika:

Profesor Muhamed je bio sin čuvenog h. Hafiza Džemaluddina, koji je bio šejh halvetijskog i kaderijskog tarikata, a što je ostalo skroz nepoznato našoj široj javnosti. Bio je ugledni bosanski alim i poznati imam i hatib Careve džamije u Sarajevu do 23. 10. 1931. god. kada prelazi na istu dužnost u Begovu džamiju u Sarajevu. Od maja 1931. god. obavljao je i dužnost šejha Gazi Husrev-begova hanikaha a nakon preseljenja hadži Ahmeda ef. Hadžijamakovića. Bio je profesor i u muškoj i u ženskoj Gazi Husrev-begovoj medresi do 1949. godine. Hadži Džemaluddin efendija je preselio 4. augusta 1955. god. na Mini u blizini Meke obavljajući hadždž, gdje je i ukopan. Intresantno je navesti i događaj vezan za donošenje odluke o odlasku na hadždž. Kod hafiza Džemaluddina se javila želja da ide na hadždž ali nije imao dovoljno finansijskih sredstava. Postojala je mogućnost da prodajom jednog manjeg objekta, u vlasništvu, tu prepreku otkloni. Bio je u dilemi šta da radi te donese odluku da ode kod hadži Mujage Merhemića i zatraži da mu otvori *Divan* od Hafiza Širazija pa šta on kaže tako će i postupiti. Hadži Mujaga je uzeo Hafizov *Divan* i nakon njegova otvaranja (po tačno određenom postupku) izašao je bejt koji u slobodnom prevodu glasi: "Prodati, pa popiti, pa vječno uživati." Hafiz ef. je odmah razumio poruku, prodao kuću, otisao na hadždž i nakon povratka sa Arefata popio smrtno šerbe i izašao svome Gospodaru, Allahu, dž.š., kod Kojeg je svako dobro, zadovoljstvo i ljepota.⁴

² Edward Granville Browne, *Tārikh-e adabijāt-e Irān*, sv. 3.

³ Poznato još i kao korištenje *Divan-a za fāl*.

⁴ Sead Halilagić, *Zbornik rada-va: "Dani mevluda i zikra 2010, 19.04–08.05.2010"*, Muftijstvo mostarsko: Medžlis IZ, Mo-star, 2010.